

Mohlala wa moralo wa thuto bakeng sa Mophato waPele

Nako: 2-3 weeks

Dikahare: Le lapa lesa

Sepheho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Tsela tsa ho ruta le ho bala	Maemo a tekolo	Disebediswa	Ditshita tsa ho ithuta ka phaposing.
<p>LO:1Ho mamela. AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui,tlhompho,le sebaka sa ho bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso. AS:4 O mamela a thabela a bile a araba dilotho le metlae ka tshwanelo. AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse,kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso. 3.1Mamela mooko taba le dintlha tsa bohlokwa paleng. 3.2A bapale ntlha tsa</p>	<p><u>Bonono Le botjhaba</u> <u>Mmino</u> LO:1 AS:4Ba bina dipina tse binwang tikolohong <u>Mahlale a Phedisano</u> <u>Dipale</u> LO:3 AS:3 O kgetha a hlalosa a be a a bue ka dintho tsa kgale mohl:difoto tsa baholo-holo kapa disebediswa. <u>Mahlale A Bophelo</u> LO:2 AS:3Ba hlalosa tswalano ya lelapa,sekolong le</p>	<p><u>Lesson unit 1</u> ❖ Bala le baithuti bukeng e kgolo pale ya le lapa.(Shared Reading) ❖ Kgetha pale e monate e tla natefelwa ❖ Ba botse seo ba se tsebang ka pale. ❖ .Bua pele ka bonkantle ba buka ba lepa dikahare tsa pale sehloho le ditshwantsho. ❖ Bala pale o amohele maikutlo a bona ka etsahalang. ❖ Sebedisa dipina le dithothokiso ho natefisa</p>	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle - Morutaban a <u>Disebedis</u> <u>wa</u> Observati on Observati on Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano</p>	<p>Buka e Kgolo Papetlwa Papetlwana Makasine Dikere Difoto Boka Poustara Ditshwantsh o</p>	<p>Ho moithuti a sa nke karolo. A sa mamele nako e telele. A sa kgone ho bua hantle A sa bue ka bolokolohi. A sa kgone ho araba dipotso</p>

<p>bohlokwa paleng,a bine a etse thothokiso.</p> <p>3.3Ba bua mmoho.</p> <p>3.4Ba taka setshwantsho sa pale a be a ngole dipolelo tse mmalwa ka sona.</p> <p>3.5O beha ditshwantsho ka tatellano ya tsona a be a bapise mabitso le ditshwantsho.</p> <p>3.6O araba dipotso tse bulehileng mabapi le pali.</p> <p>3.7O ntsha maikutlo ka pale</p> <p>3.8O hopola tatelano ya dintlha.</p> <p><u>Kgokahanyo ka hare</u></p> <p>LO:2</p> <p>AS:6O hopola diketsahalo ka tatellano.</p> <p>LO:3</p> <p>AS:10 sebedisa dithusathuto tse bonahalang ho etsa moelelo.</p> <p>1.1O lepa pale e ka hare ka ho bona bonkantle ba buka</p>	<p>setjhabeng.</p>	<p>dipuisano.</p> <p><u>Lesson unit2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba dula ka dihlopha ba bolela mabitso a batho base setshwantshong. ❖ Ba rutwa tswalano,lerato lapeng setjhabeng le mesebetsana ya hae. <p><u>Lesson unit3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ A rola bana ka dihlopha o ba beha ho ya ka maemo a bona a ho bala. ❖ Baithuti ba balla hodimo ho thusa ba nang le mathata a ho bala dipale ka malapa a bo bona.(guided reading) <p><u>Lesson unit 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba bala ka bongwe kapa le motswalle.(Independent reading) ❖ Baithuti ba bua ka Poustara hong le murutabana. 	<p>Written Responses Practical Responses Drama</p>		
---	--------------------	---	--	--	--

<p>AS:5Ho hodisa kaho ya mantswe 5.4Ba aha mantswe anang le tumanotshi e le nngwe e.g.koto,poto,pata.</p>		<p><u>Lesson unit 5</u> ❖ Ba araba dipotso babe ba bale ba ngole mantswe a matjha,jk ausi(ke ngwaneso wa mosetsana</p> <p><u>Lesson unit 6</u> ❖ Ba ithuta tswalano. ❖ Ba ithuta tlhompho, ❖ Ho tshwarelana le ho ratana</p> <p><u>Lesson unit 7 &8</u> ❖ Ba ithuta mesebetsi ya lelapa. ❖ Ba beha ditshwantsho ka tatellano ho hlahisa maikutlo. ❖ Ba bapisa ditshwantsho le mabitso.</p> <p><u>Lesson unit 9</u> ❖ Baithuti ba seha ditshwantsho tsa leloko ba di manehe mpampiring,ba bapise dipapetlwana le tsona. ❖ Morutabana le baithuti</p>			
---	--	---	--	--	--

ba aha banka ya mantswe

Lesson unit 10

- ❖ Ba ngola dipolelwana tse mmalwa ka motako ka nngwe oo ba o entseng.
- ❖ Baihuti ba bopa mantswe ka difonetiki tseo ba ithutileng tsona paleng ya ditho tsa lelapa.

Lesson unit 11

Ba pala mefuta-futa e fapaneng ya dibapadi.

TJHEBO YA TITJHERE